



3

Niining Leksyona Matun-an Mo Kini:

Si Jesus ug si Nicodemo

Ang Pagpakatawo Pag-usab

Kinabuhi nga Pagatan-awon

Si Jesus ug si Juan

Siya nga Mianhi Gikan sa Langit

SI JESUS UG SI NICODEMO
(Basaha ang Juan 3:1-21)

Ang Pagpakatawo Pag-usab
Basaha ang Juan 3:1-21 pag-usab

Si Nicodemo usa ka magtutudlo ug usa ka pangulo sa relihiyon. Siya maalamon ug nagkinabuhi nga matarung. Nagahunahuna siya nga ang mga maayong butang nga iyang gibuhat makapahimuot sa Dios ug makahatag kaniya ug luna sa langit. Miingon si Jesus kaniya nga, "Gawas kon ang tawo igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios."

Gipasabut ni Jesus nga adunay duha ka klase sa kinabuhi, una ang lawasnong kinabuhi ug ang ikaduha ang espirituhanong kinabuhi. Nagpakatawo kita diha sa unod apan nakadawat kita ug espirituhanong kinabuhi gikan sa espiritu sa Dios. Nakat-onan na nato sa Juan 1:12 nga nakadawat kita niining bag-ong kinaiya, ug natawo kita pag-usab sa dihang midawat kita kang Jesu-Cristo ingon nga atong Manluluwas. Ang Dios nahimo natong Amahan. Natawo kita diha sa Dios ug nangahimo kitang mga anak sa Dios.

2 Corinto 5:17. Busa 'kon ang tawo anaa kang Cristo, siya bag-o nang binuhat, ang daang mga butang nagpangagi na, tan-awa, ang mga bag-ong mga butang nahiabot na.

Miingon si Jesus nga ang pagpakatawo pag-usab mao ang pagpakatawo diha sa "tubig" ug sa "espiritu." Sa kanunay ang Biblia nagagamit ug mga pulong nga lahi sa kasagarang ginapasa-

bot niini. Ang pulong nga “Tubig” nagpasabot sa panghinlo sa sala. Kini bahin sa atong kaluwasan.

Tito 3:5 Kita iyang giluwag pinaagi sa paghugas sa pagpakatawo pag-usab, ug sa pagkabag-o diha sa Espiritu Santo.

Juan 15:3. Kamo nangahinlo na tungod sa pulong nga akong gisulti kaninyo.

Ang espirituhanong paghinlo nagagikan sa pagpamati ug pagtuman sa pulong sa Dios. Sa paghisgut ni Jesus mahitungod sa pagpakatawo pag-usab diha sa tubig, nagatoo kita nga nagpasabot kini nga natawo kita pag-usab pinaagi sa pagpamati sa Pulong sa Dios ug sa pagtuman niini.

Buhata Kini

1. Unsa may gisulti ni Jesus ngadto kang Nicodemo?
 - . . . a) Ang mga maayong butang nga iyang ginabuhat makapahilangit Kaniya.
 - . . . b) Walay bisan usa nga makakita sa gingharian sa Dios gawas kon magpakatawo pag-usab.
2. Ang pagpakatawo pag-usab mao ang
 - . . . a) Pagpakatawo diha sa Dios pinaagi sa pagtoo kang Jesus ug pagdawat Kaniya ingon nga Manluluwas.
 - . . . b) Pagbalik sa kalibutan ingon nga laing tawo human ka mamatay.
 - . . . c) Pagbautismo diha sa tubig.

Kinabuhi Nga Pagalantawon (Basaha ang Juan 3:14-21 pag-usab)

Dihay usa ka panahon nga ang mga tawo sa Dios nakasala ug gisilutan sila pinaagi sa pagpaak kanila sa mga bitin. Nahigugma ang Dios kanila ug misulti ngadto kang Moises sa pagpatindog ug usa ka tumbaga nga bitin diin malantaw sa matag-usa. Bisan kinsa nga motanaw niini mamaayo ug kadtong wala motanaw namatay.

Ang matag usa niining kalibutana nagasupak sa Dios ug gisilutan sa kamatayon. Apan nahigugma ang Dios kanato. Ug gipakita Niya kini pinaagi sa pagpadala sa Iyang Bugtong Anak aron pagpakamatay alang kanato. Gipataas si Jesus ibabaw sa krus sama sa bitin nga tumbaga. Ang matag-usa nga motanaw Kaniya ug magasalig Kaniya mamaayo gikan sa sala. Ug kadtong dili motoo Kaniya mamatay diha sa ilang mga sala. Apan kadtong nagatan-aw kang Jesus makadawat ug kinabuhing dayon.

Buhata Kini

3. Sag-uloha ang Juan 3:16; Kini mao ang labing gihigugma nga bersikulo diha sa Biblia.
4. Unsa ang labing dakung kamatuoran nga ang Dios nahigugma kanato.
 - . . . a) Gihatag Niya ang Iyang Bugtong Anak aron sa pagluwas kanato.
 - . . . b) Gihatag Niya ang Iyang Kinabuhi.
 - . . . c) Motubag Siya sa mga Pag-ampo.

SI JESUS UG SI JUAN

(Basaha ang Juan 3: 22-30-



Ang panon sa katawhan nga kaniadto nagapaminaw kang Juan nangadto na kang Jesus aron sa pagpamati Kaniya. Daghan sa mga tinun-an ni Juan mibiya kaniya ug nagasunod na kang Jesus. Apan wala maguol si Juan niini. Gipadala siya sa Dios aron pagsulti sa katawhan mahitungod kang Jesus. Mao nga malipay siya sa dihang gibiyaan siya nila aron pagsunod kang Jesus.

Ang hunahuna ug mga pulong ni Juan nagapakita kon unsa ka ligdong ug pagkamapa-ubsanon nga pagkatawo siya. Ang iyang mga pulong angayan natong himoong gabayan sa kinabuhi. Alang kang Juan, si Jesus ug dili ang iyang kaugalingon mao ang mahinungdanon sa iyang kinabuhi.

Juan 3:30. Siya kinahanglan magatubo, samtang ako kinahanglan magakunhod.

Buhata Kini

5. Sag-uloha ang Juan 3:30
6. Pag-ampo nga si Jesus mahimong labaw pa ka mahinungdanon sa imong kinabuhi matag adlaw.



SIYA NGA MIANHI GIKAN SA LANGIT

(Basaha ang Juan 3:31-36)

Niining mga bersikuloha si Juan nga magsulat sa Ebanghelyo nagpahibalo kanato nga si Jesus mao ang mianhi gikan sa langit. Labaw Siya kadaku kay sa kang bisan kinsa dinhi niining kalibutan. Puno Siya sa Espiritu sa Dios. Nahigugma ang Dios Kaniya ug naghatag Kaniya sa gahum ibabaw sa tanang butang:

Juan 3:36. Ang mosalig sa Anak may kinabuhi nga dayon; apan ang dili mosugot sa Anak dili makatilaw ug kinabuhi; hinonoa ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya.

Daghang mga bersikulo niining capituloha nagasulti mahitungod sa kinabuhing dayon. Ang kinabuhing dayon dili mao ang pagkinabuhi dinhi niining kinabuhia karon ug hangtud sa kahangturan. Kini mao ang dili matapus nga kinabuhi sa Dios, ang matang sa kinabuhi nga anaa kang Jesus. Bisan pa tuod nga namatay si Jesus, wala matapus ang Iyang kinabuhi. Nabanhaw Siya gikan sa lubnganan ug buhi sa kahangturan.

Kon kita nagasalig kang Jesus **duna** kitay kinabuhing dayon. Ang atong mga lawas matamay, apan kon mahitabo na kini ang atong mga espiritu mobalik ngadto sa Dios ug magakinabuhi kita uban Kaniya sa walay katapusan. Ug ingon nga ang lawas ni Jesus nabanhaw man gikan sa mga patay, ang mga lawas usab niadtong

nanagsalig kang Jesus mabanhaw ra usab gikan sa mga patay aron pagpahimulos sa kinabuhiing dayon.

Buhata Kini

7. Unsa may mahitabo kondili nato dawaton ang kaluwasan nga gihatag sa Dios kanato pinaagi kang Jesus?
 - . . . a) Mahimo kitang maluwas pinaagi sa bautismo diha sa tubig.
 - . . . b) Mahimo pa kitang maluwas human sa atong kamatayon.
 - . . . c) Dili kita mamaluwas.
8. Unsa may mahitabo kon dawaton ta ang kaluwasan nga gihatag sa Dios kanato pinaagi kang Jesus?
 - . . . a) Ang atong mga lawas dili na gayud mamatay.
 - . . . b) Ang atong mga lawas mamatay, apan moadto kita aron sa pagkinabuhi nga uban sa Dios sa walay katapusan.
 - . . . c) Ang atong mga lawas dili gayud mabanhaw gikan sa mga minatay.
9. Pag-ampo alang sa imong mga higala nga wala magatoo kang Jesus.
10. Itandi ang imong mga tubag sa hustong mga tubag ng anaa sa katapusang bahin niining mga leksyona.
11. Sulati ang Rekord sa Estudyante" alang sa ikatulong leksyon.

Mga Tubag sa Ika-3 nga Leksyon

Kon aduna kay lima ka hustong mga tubag, markahi ug labing maayo; kon upat, markahi ug maayo; kon tulo, kasarangan. Kon ubos sa tulo ang imong hustong mga tubag, basaha pag-usab kining leksyona.

1. b) Walay bisan usa nga makakita sa gingharian sa Dios gawas kon magpakatawo pag-usab.
2. a) Pagpakatawo diha sa Dios pinaagi sa pagtoo kang Jesus ug pagdawat kaniya ingon nga Manluluwas.
4. a) Gihatag niya ang Iyang Bugtong Anak aron sa pagluwas kanato.
7. c) Dili Kita maluwas.
8. b) Ang atong lawas mamatay, apan kita moadto aron sa pagkinabuhi uban sa Dios sa walay katapusan.

Gidaghanon sa mga Hustong Tubag _____
Grado _____